

Mosetsana yo o bothale

Setswana

Kgato

3B



Sodi Sibiya



Medumopuo (e e boeleditsweng)

sw, kw

Medumopuo (e mešwa)

bj, mp

Mosetsana yo o Botlhale

Setswana

Kgato: 3B

ISBN: 978-1-77981-500-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Sodi Sibiya

Moranolodi: Ruth Legae

Motshwantshi: Karma Bosman

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya nthla 2023.

Mosetsana yo o bothhale



Sodi Sibiya

Mponeng ke mosetsana yo o bothale. O ne a na le boboko ba go nagana ka bonako. Mponeng o filwe porojeke ya dijalo. Jaanong o batla go jala bojang kwa gaabo.





Mponeng ga a batle batho ba mo thusa. O ne a nagana gore ba tla mo sotla. “Bonang o a palelwa.”

Ke mponeng ka nnete le mo dithutong. O ne a nale maatla ebile a sa tshabe sepe. O ne a dira dipatlisiso ka bonako fa a batla go dira sengwe.





Mponeng o ya kwa laeboraring ya sekolo.
A batla buka ya dijalo. “Buka ya dijalo e tla
mpontsha dikgato tsa go jala.”

A bona buka e e tla mo thusang. Mponeng o botlhale. A bona buka ka pele, a tlala boitumelo.





Mponeng a tlhagola, fela ga a na bojang.
A bona go le botoka go tsaya kgetsana ya
gagwe ya madi. “Ke tla dirisa madi a rre a
mpoloketseng one.”

A reka bojang, mme a bo jala. Tshingwana e boleele jwa dimetara tse tlhano, bophara ke dimetara tse tharo. A simolola go nosetsa bojang jo a bo jetseng. A dirisa kgamelolo ya marobana. Tshingwana ya ga Mponeng e ntle, e na le bojang.





Bojang jwa simolola go gola. Ba talafala ka bontle. Morago ga malatsi, a lemoga gore tshingwana e tletse makeke le ditsie. “Fa e le tse tsona, di tla mpolaela bojang.”

Ga a na moriana wa go di bolaya. Ga a na le madi a go o reka. Jaanong, o tlaa dira eng? A ka di bolaya ka metsi a a belang? Fela se, se tlaa bolaya bojang jo a bo jetseng.





A tsaya buka ya diwalo gape. "E tla bula monagano wa me. Ke tla tlhokomela bojang jo." Mponeng a simolola ka go lebelela diteng tsa buka. A bona tsebe e e buang ka go bolaya ditshenekegi.

Mponeng a bona maano. O tla dira molemo wa go koba ditshenekegi. “Buka e, e a mpona gore ke mo lebelong. E nkaela ka tse ke di batlang. Gompiono, makeke le ditsie di tla mpona sentle.”






Go itirela sebolaya ditshenekegi go bonolo. Mponeng o buisitse se mo bukeng. O tlhoka tse di latelang. Sa ntlha, tshela dikopi tse nne tsa metsi mo jekeng. Morago, tshela maswana a matlhano a sesepa sa dijana mme o tlhakanye.

Gore motswako o lekane, Mponeng o tshwanelwa ke go o oketsa. A tshela dikopi tse masome a mabedi tsa metsi mo kgamelong.





Mponeng o tshwanetse go bala maswana a sesepa sa dijana. “Ke ya go tshela a makae?” Mponeng a simolola go bala:

Dikopi tse nne – maswana a matlhano

Dikopi tse robedi – maswana a lesome.

Dikopi tse lesomepedi – maswana a lesome tlhano.

Mponeng o bala dikopi tse masome a mabedi, a di tshela go ya ka selekano. Jaanong, molemo o tla lekana. Mponeng o kgotsofetse.





A dirisa lebotlolo la go gasa. A gasa lefelo lotlhe fa a jetseng. Mponeng a gasa bojang ka moriana letsatsi le letsatsi. A dira jalo dibeke tse tharo.

Bojang jwa ga Mponeng bo simolola go talafala. Bo a gola, bo a kgathisa. Bo bo talatala selemo le mariga. Bojang jo bo batla go segwa.





Mponeng a batla sekere se segolo. A nna fa fatshe mo godimo ga bojang. A simolola go sega bojang ka sekere. Ijoo! Bojang jwa ga Mponeng bo bontle, ebile bo a kgatlhisa. Bojang bo bo botala selemo le mariga.

Mponeng a simolola go itumela. Bojang jwa ga Mponeng bo bontle. Mponeng yo o botlhale, o kgonne. Ruri Mponeng ke mponeng!





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- A di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuriu Morwesi le digkabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974

**Room
to
Read™**

NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT

Saide
Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tswelletswe jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

